



Tokelo ya Dijo

LEQEPHE LA NNETE





Tokelo ya Dijo ke eng?

Tokelo ya dijo ke tokelo ya botho e ananelwang ke molao wa naha le wa matjhaba, o sireletsang tokelo ya batho ya ho fihlella dijo le ho iphepa, ebang ka ho hlahisa dijo tsa bona kapa ka ho di reka. Tokelo ya dijo e hokeletswe ho tokelo ya motho ya bophelo le seriti. Tokelo ya dijo e hloka hore dijo **di fumanehe, di fihlellehe** mme **di lekane** bakeng sa motho e mong le e mong **ntle ho kgethollo ka dinako tsohle.**

Ha lehae kapa motho a sa thabele bophahamo bona ba phihlello, ha a sireletseha bakeng sa dijo. Ka bohlokwa bo tshwanang ke hore ho abelanwe ka dijo hara lelapa ka mokgwa wa hore setho se seng le se seng sa lelapa se fihlelle ho dijo tse lekaneng. Kabelano ena ya dijo e tlameha hape e etsuwe ntle ho kgethollo e hlokang toka dithong tsa lelapa.

Mona Afrika Borwa, motho e mong le e mong o tshwanela a kgone, ntle le ho ba dihlong kapa dithibelo tsesa amoheloheng, a be le seabo mesebetsing ya tsatsi le leng le le leng. Hona ho bolela hore, hara dintho tse ding, batho ba tshwanela ho thabela ho fihlella ditlhoko tsa bona tsa motheo tse tshwanang le dijo, ka mokgwa o nang le seriti. Ho hlahisa dijo tsa bona, batho ba hloka peo, metsi, bokgoni ba ho hlahisa le mehlodi e meng ya thuso. Motho hape a ka hloka tjelete bakeng sa temo.

Ditlameho tsa Mmuso

Karolo 27(1)(b) ya Molao wa Motheo wa Riphaboliki ya Afrika Borwa o re, "motho e mong le e mong o na le tokelo ya ho fihlella dijo le metsi a lekaneng." Tlameho ena e atoloswa karolong ya 27(2), e reng: "Puso e tlameha ho etsa ka hohlelhohle ho ya ka molao le ka matsapa, ho ya ka matla a teng, ho fihlella maemo a ditokelo tsena." Ho ya ka Karolo 35(2)(e) ya Molao wa Motheo batshwaruwa le ba kgolehong le bona ba na le tokelo ya phepo e ntle e lekaneng, mme karolo 28(1)(c) e bolela hore ngwana e mong le e mong o na le tokelo ya "ho fumana phepo ya motheo ya sebele, bодulo, tshebeleto ya bophelo bo botle le ditshebeleto tsa thekolohelo."

Tokelo e ngwe le e ngwe ho Molaotheo wa rona e a lekana. Ditokelo di tshepetse ho tse ding. Ho etsa mohlal, ntle ho dijo, ho boima ho ithuta sekolong le ho fumana thuto. Ditokelo di sebetsa ho bohole naheng ya rona bana, batshwaruwa, bafihli le batsofe.

Afrika Borwa hape e tekenne ditumellano tse ngata tsa matjhaba, e leng ho bolelang hore e tlameha ho etsa bonnete ba dintho tse latelang:

Ho hlophtha: phihlello e teng ya dijo tse lekaneng. Mmuso o ke ke wa nka mehato efe kapa efe e ka bang le sephetho sa ho thibela phihlello e jwalo;

Ho sirelets: ho hloka mehato ya mmuso ya ho etsa bonnete ba hore dikgwebo le batho ba ikemetseng ha ba thibele batho ba bang phihlello ya bona ya dijo tse anetseng;

Ho phethahatsa: ho bolela hore mmuso o tlameha ho ba le ponelopele ya ho etsa mesebetsi ka sephetho sa ho matlafatsa phihlello ya batho ho mehlodi ya thuso e ka sebediswang tlahisong ya dijo. Ha motho kapa sehlopha se sa kgone, ka lebaka la mabaka a seng ka tlasa taolo ya sona, ho thabela tokelo ya dijo tse lekaneng, mmuso o tlameha ho nehelana ka phihlello tokelong eo, ka ho otloloha.

Hona ho bolela hore mmuso o tlameha ho nehelana ka tikolohlo e etsang hore batho ba kgone ho hlahisa kapa ho fumana dijo tse lekaneng bakeng sa bona le malapa a bona. Hore motho a kgone ho reka dijo, motho o tlameha ho fumana lekeno mme mmuso o tlameha ho etsa bonnete ba phihlello ho tshireletso ya thekolohelo bakeng sa batho bao le malapa a bona ba sa fihlelleng ho yona.

Dikgaello ho Phihlello ya Tokelo

Tokelo ya dijo **ha e bolele** hore batho le dihlopha ba na le tokelo ya ho nehwu dijo. E bolela hore motho o na le tokelo ya ho iphepa ka seriti, ka mesebetsi ya moruo le e meng. Ka mantswe a mang, batho le dihlopha ba na le boikarabelo ba ho etsa mesebetsi e tla etsa hore ba kgone ho fihlella dijo. Leha ho le jwalo, mmuso o na le tema ya bohlokwa ya ho tshehetse boiteko bona.

Tiamo ya motho ka mong ke ya ho iphepa le ho tshehetse lelapa la

hae. Hona ho ka etsuwa mohlomong ka ho sebetsa hore motho a fumane tjelete ya ho reka dijo kapa ka ho lema mobu ka sephetho sa ho lema dijo bakeng sa ho di sebedisa le ho di rekisetsa ba bang. Ha ho motho ya dumelletseng ho sitisa motho ho fihlella tokelo ya hae ya dijo ntle le ho hatikela ditokelo tsa molao tsa motho eo. Batswadi ka ho ikgetha, ba tlameha ho fumana bana ba bona dijo. Ha ba sa kgone, mmuso o tlameha ho nka mohato wa ho ba fumana dijo.

Dikgaello tse ding tsa phihlello ya tokelo ya dijo di itshetlehile ho leano la mmuso le kgaello ya ho phethahatsa maano. Boholo ba mobu wa temo Afrika Borwa o sa ntsane o le wa ba basweu ba mmalwa, mme kabobotjha ya mobu e a hlokeha. Hape ho na le tshehetso e fokolang ya balemi kapa dihwai tse nyane ho kgothaletsa tshireletso ya dijo le tlahiso. Bolemi ba toropong ha bo kgothaletswe kapa ho tshehetswa ka ho lekaneng, leha ho hlokeha dirapa tsa dijo ditoropong. Bophahamo ba phihlello ho dithuso tsa thekolohelo bo tlase dibakeng tsa mahaeng, moo bofutsana bo tlkileng, ha ho bapisa le dibakeng tsa ditoropong.

Ho hlokeha hore mmuso o tsepamise ho kabo e kgotsofatsang ya mobu, o thus e balemi ba lehae ba banyane ka bokgoni le tjelete bakeng sa ntshetsopele, o kgothatse mme o tshehetse mapolasi a ditoropong le ho nnetefatsa hore batho ba mahaeng ba tseba ditokelo tsa bona mabapi le tshireletso ya thekolohelo mme ba kgone ho fihlella dithuso tsa kahisano. Mmuso hape o tlameha ho hlahisa mananeo a ho thibela phetoho ya maemo a lehodimo le ho thusa setjhaba ho itlwaetsa diphetho tsa phetoho ya maemo a lehodimo.



Maqhama pakeng tsa tokelo ya dijo le ditokelo tse ding tsa botho¹

Tokelo ya bophelo bo botle: phepo ke karolo ya tokelo ya bophelo bo botle le tokelo ya dijo ka bobedi. Ha basadi bao e leng baimana kapa ba antshang ba sa kgone ho fihlella dijo tse nang le phepo e ntle, bona le masea a bona ba ka anngwa ke phepo esa nepahalang esita le ha ba fumana tlhokomelo ya pele le ka morao le ho beleha.

Tokelo ya bophelo: ha batho ba sa kgone ho iphepa, ba shebana le tsieti ya ho bolawa ke tlala, phepo esa nepahalang kapa diphetho tsa mafu.

Tokelo ya metsi: tokelo ya dijo e ke ke ya kgonahala ha batho ba hloka phihlello e tswellang ho metsi a bolokehileng le a hlwekileng bakeng sa ho nwa le bakeng sa tshebediso ya lapeng.

Tokelo ya thuto: tlala le phepo esa nepahalang di sitisa bokgoni ba ho ithuta ha bana mme e ka tlama bana ho tlhela sekolo le ho sebetsa bakeng sa thuto, e leng maemo a kginang le ho tlatlapa ho thabela tokelo ya bona ya thuto.

Tokelo ya ho sebetsa le ya tshireletso ya thekolohelo: mosebetsi le tshireletso ya thekolohelo hangata ke mekgwa e hlokolotsi ya ho fumana dijo. Ka lehlakoreng le leng, melemo ya meputso ya motheo le tshireletso ya thekolohelo hangata e thehwa ho elwa hloko ditjeo tsa dijo tsa motheo mmarakeng.

Tokelo ya tlahisweng leseding: tlahisweng leseding e bohlokwa bakeng sa tokelo ya dijo. E etsa hore batho ba tsebe mabapi le dijo le phepo, mebaraka le kabo ya dithuso tsa mehlodi. E matlafatsa seabo sa batho le kgetho e lokolohileng ya mosebedisi. Ho sireletsatse le ho kgothatsa tokelo ya ho batla, ho fumana le ho aba tlahisweng leseding kahoo le thusa ho thabela tokelo ya dijo.

¹ <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet34en.pdf>. Ditokelo tsohle di tlahisweng, ditokelo tse boletheng ka hodimo ke tse ding feela tsa ditokelo tsa motheo tse batho bohole ba nang le tokelo ya tsena, tse fokolang kapa tse haellang ha batho ba shebane le ho se sireletshe ha dijo.

Dinnete mabapi le Dijo

Afrika Borwa e na le sekgahta se hodimodimo sa bofutsana le ho se lekane lefatsheng. Ha jwale ho na le batho ba dimiliyone tse 11 mona Afrika Borwa ba hlokang tshireletso ya dijo (ba sa tsebeng hore sejo sa bona se latelang se tla tswa kae).

Tokelo ya bophelo bo botle: phepo ke karolo ya tokelo ya bophelo bo botle le tokelo ya dijo ka bobedi. Ha basadi bao e leng baimana kapa ba antshang ba sa kgone ho fihlella dijo tse nang le phepo e ntle, bona le masea a bona ba ka anngwa ke phepo esa nepahalang esita le ha ba fumana tlhokomelo ya pele le ka morao le ho beleha.

Phepo esa nepahalang e dula e le tsieti e kgolo ya tsa bophelo bo botle le kabelo e hodimodimo ya ho shwa ha bana, ho feta HIV/AIDS, TB le malaria di kopane.⁴

Ke bana ba mabapi le 1.5 miliyone ba ka tlase ho dilemo tse 6 bao tswelopele ya ho hola ha bona e thethefatswang ke phepompe e sa feleng.

Mabapi le 25% ya batho bohole ba lapang lefatsheng ba tswa sebakeng Sahara ya Afrika e ka kwano.⁵

Kgaello ya dijo le phepo ke ntlha e hlokolotsi haholo e shebaneng le bana kajeno mona Afrika Borwa. Kgaello ya phihlello ho dijo bakeng sa bana e tla tshwaetsa ditokelo tse tshwanang le tokelo ya bophelo, ya thuto le ya bophelo bo botle.

Leha Afrika Borwa e le mohlahiwa wa dijo, phihlella dijeng tsena bakeng sa batho bohole ba Afrika Borwa e boima.

Ho na le dijo tse lekaneng lefatsheng ho fepa batho bohole, empa ka lebaka la dintho tse ngata, ha se batho bohole ba ka fihlellang dijo.

Karolo e kgolo ya mobu o motle wa temo lefatsheng o sebediswa ho lema disebediswa tse kang katune, sisale, tee, kwae, moba wa tswekere le khoukhou, dintho tseong e sang dihlahisweng tsa dijo kapa tsa phepo e hlakotshana, empa tse hlakwang haholo.

² <http://www.srfood.org/index.php/en/component/content/article/1524-mission-to-south-africa-preliminary-conclusions>
³ World Food Programme, 2009.
⁴ USAID, 2009



Phetoho ya maemo a lehodimo e shejwa ka ho eketsehileng jwalo ka sesosa sa nako ya jwale le e tlang ya tlala le bofuma. Ka selemo sa 2050, phetoho ya maemo a lehodimo a mekgwa ya maemo a lehodimo a fosahetseng e tla be sutuleditse bana ba dimiliyone tse ding tse 24 ho ba tlaleng. Palo e ka bang halofo ya bana bana e tla be e tswa ho Sahara ya Afrika e ka kwano.⁵

Dikhampani tse mmalwa ho potoloha lefatshes di na le laesense ya ho sebedisa peo ya ho hlahisa dijo mme dikhampani tsena di etsa qeto ka theko ya dipeo tseo tse nehwang balemi ba lehae. Bophahamo ba taolo ke bongata bo bonyane hodima dipeo, boleng ba tsona, nehelano le ditheko ho na le seabo ho bokgoni ba batho ba ho lema dijo tsa bona le ho hlahisa dihlahisweng tsa dijo tse theko e tlase.

Ka tlase hanyane ho 80% ya dijo tsohle tsa Afrika Borwa di hlahisweng a mokgwa wa tlhophiso ya peo (genetically modified) (GM)

Dijo tse hlahisweng ka mokwa wa GM di fetolwa ka ho kenyelsetsa kapa ho tlosa dikarolwana tse nyane tsa lefutso (gene) kapa diphedi ho bopa makgetha/ matshwao a lakatswang. Diphedi tse jwalo tse hlophisisweng ho ya ka lefutso di bitswa diGMO. Diphetho tsa nako e telele ya ho ja dijo tsa GM ha di tsejwe mme di ka nna tsa ba kotsi.

⁵ IFPRI, 2009

Tema ya SAHRC

Khomishene ya Ditokelo tsa Botho ya Afrika Borwa (SAHRC) ke mokgatlo o ikemetseng o thehilwenmg ke Molaotheo ho beha leihlo, ho sireletsa, ho kgothatsa le ho phethahatsa phihlello ya ditokelo tsa botho naheng ya rona. Afrika Borwa e nale tse ding tsa dikgahlha tse hodimodimo tsa bofuma le ho se lekane. Ke ka hoo e leng ngongoreho ho SAHRC ha ditokelo tsa motheo tse tshwanang le tokelo ya phihlello ya dijo, e le kotsing. SAHRC e ka thusa ho fihlella tokelo ya dijo ka ho sebedisa matla a yona a ho buisana le diakgente tse

kang SASSA, mafapha a mmuso wa lehae, wa provense le wa naha, balemi ba phepo mabapi le mathata ao batho ba shebaneng le ona metseng le ho thusa batho ba kotsing ya bofutsana (jwalo ka bana le batho ba hlokang boitekanelo) hore ba fihlella ditokelo tsa bona.

Neng kapa neng ha motho kapa seholpha se sa kgone ho thabela tokelo ya dijo tse lekaneng ka disebediswa tse matleng a sona, mmuso o na le tlameho ya ho phethahatsa tokelo ka ho otloloha mme SAHRC e tla thusa batho, haholoholo dihlopha tse kotsing ho buisana le mmuso ho

fihlella tokelo ena. SAHRC hape e tlameha ho etsa bonneta ba hore e atise tlhokomelo ya tokelo ya ho fihlella dijo mme ka mokgwa oo e kgothaletse diphetoho dikarolong tsohle, ho kenyeltsa tseo tse amehang tlhahisong ya dijo. Matsapa a SAHRC a kenyeltsa ho shebana le ditletlo tsa motho ya ikemetseng, ho thusa dihlopha tse kotsing tse tshwanang le le basadi le batho ba hlokang boitekanelo; dikoporasi tsa dijo, beng ba diabo tsa mmuso le baamehi ba karolo ya poraefete ho kgothaletsa ntjhafatso maemong a fapaneng tlhahisong le nehelanong ya dijo tsa motheo.



ITEANYE LE RONA

Webosaete: www.sahrc.org.za

Imeile: info@sahrc.org.za

Ntlokgolo:

Braampark Forum 3, 33 Hoofd Street,
Braamfontein; Johannesburg
Mohala: 011 877 3600 | Fekse: 011 403 0684

Kapa Botjhabelo

4th floor Oxford House,
86 Oxford Street; East London
P.O .Box 972, East London 5200
Mohala: 043 722 7828 | Fekse: 043 722 7830

Foreisetata

50 East Burger Street,
1st Floor TAB building, Bloemfontein
P.O. Box 4245, Bloemfontein, 9301
Mohala: 051 447 1133 | Fekse: 051 447 1128

Gauteng

2nd Floor, Braampark Forum 3,
33 Hoofd Street, Braamfontein
Private Bag X 2700, Houghton, 2041
Mohala: 011 877 3750 | Fekse 011 403 0668

KwaZulu-Natala

First Floor, 136 Victoria Embankment, Durban
P. O. Box 1456, Durban, 4000
Mohala: 031 304 7323/4/5 | Fekse: 031 304 7323

Limpopo

First Floor, Office 102, Library Garden Square,
Corner of Schoeman and Grobler Streets, Polokwane
P. O. Box 4431, Polokwane, 0700
Mohala: 015 291 3500 | Fekse: 015 291 3505

Mpumalanga

4th Floor Carltex Building, 32 Bell Street, Nelspruit
P. O. Box 6574, Nelspruit, 1200
Mohala: 013 752 8292/5870 | Fekse: 013 752 6890

Kapa Leboya

45 Mark and Scot Road,
Ancorley Building, Upington
P. O. Box 1816, Upington, 8800
Mohala: 054 332 3993/4 | Fekse: 054 332 7750

Leboya Bophirima

170 Klopper Street, Rustenburg
P.O. Box 9586, Rustenburg, 0300
Mohala: 014 592 0694 | Fekse: 014 594 1069

Kapa Bophirima

7th Floor ABSA building, 132 Adderley Street,
Cape Town
P.O. Box 3563, Cape Town, 8000
Mohala: 021 426 2277 | Fekse: 021 426 2875